☐

Galo

Galoa Bretainiako ekialdean hitz egiten den indoeuropar hizkuntza bat da, hizkuntza erromantzeen adarrekoa. Eskualdeko hizkuntza tradizionaletako bat da, zelta hizkuntzen familiakoa den bretainierarekin batera. Bretainia Garaian eta Normandiako lur mugakideetan hitz egin izan da mende askoan, harik eta Frantzian hezkuntza unibertsala sartu zuten arte; geroztik, pixkanaka lurralde horretako gutxiengo batera mugatu da hiztun kopurua, eta gaur egun frantses estandarra da hizkuntza nagusia alde handiz.

Galoa


Basse Bretagne
Haute Bretagne

Grisez, galoaren hizkuntz eremua, Bretainiako mapan.

Datu orokorrak	
Lurralde eremua	Frantzia
Hiztunak	28.000
Rankinga	*Ez 100 mintzatuenen artean*
Ofizialtasuna	Ez du
Eskualdea	Bretainia (Bretainia Garaia)
UNESCO sailkapena	4 larriki arriskuan
Hizkuntza familia	
hizkuntza nostratikoak Hizkuntza euroasiarrak Indoeuropar hizkuntzak Italiar hizkuntzak Hizkuntza erromantzeak italo-mendebaldeko hizkuntzak mendebaldeko hizkuntza erromantzeak Q97646466 Gallo-Romance languages (en) Oïl hizkuntzak	
Informazio filologikoa	
Hizkuntza-tipologia	subjektua aditza objektua
Alfabetoa	latindar alfabetoa
Hizkuntza kodeak	
Glottolog	`gall1275 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/gall1275)`

Geografia

Bretainia Garaian (*Haùtt-Bertaèyn*) mintzatzen da: Ille-et-Vilainen, Côtes-d'Armoreko ekialdean eta Loira Atlantikoan.

Oryaer d'aóvreürr
dez estaézon
Deü lundi diq'au samadi
Aóvreürr 5600
Clozeürr 0645
Dimaènn e jórn de féstt
Aóvreürr 7615
Clozeürr 0645
Estaézon
agetaéy o yunn camera
Defanss de betunae
Defansaez chaen

Rennesko metroko galozko seinalea

Kanpo estekak

- Maézoe: Ikasketa Brito-erromanikoen Institutua (http://www.maezoe.com/)
- Bertaeyn Galeizz elkartearen webgunea (http://www.bertaeyn-galeizz.com/)
- Freelang-en hiztegia (frantsesa-galoa) (http://www.freelang.com/dictionnaire/gallo.html)

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q37300 · Multimedia: Gallo language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gallo_language) **Identifikadoreak** · BNF: 11971237f (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971237f) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11971237f)

*Artikulu hau hizkuntzei buruzko **zirriborroa** da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz (https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Galo&action=edit).*

Hizkuntza erromantzeak

Ekialdekoak	Aromaniera • **Errumaniera** (moldaviera, valakiera) • Istro-romaniera • Meglenera
Hegoaldekoak	Sardiniera (campidanera, logudorera, sassariera)
Mendebaldekoak	Astur-leonesa (asturiera, extremadurera, leonesa, mirandesa, montañesa) • Borgoinera • *Dalmaziera* • Emiliano-romagnoloa • Erretorromaniera (erromantxea, friuliera, ladinoa) • Franche-comtera • Frankoprovenzera • **Frantsesa** • Galiziera (eonaviera, fala) • Galoa • **Gaztelania** (kaloa, latinoamerikar gaztelania) • Istriera • **Italiera** • **Katalana** (algerera, balearrera, erdialdekoa, valentziera) • Korsikera (gallurera) • Ladinoa • Liguriera (genovera, monakoera) • Lombardiera • Lorrenera • *Mozarabiera* • *Nafar-aragoiera* (aragoiera, *errioxera, nafar erromantzea*) • **Napoliera** • Normandiera (jerseyera, guerneseyera) • Okzitaniera (gaskoia, limousinera, proventzera) • Piemontera • Pikardiera • Poitevin • **Portugesa** (afrikar portugesa, brasildar portugesa) • **Siziliera** • Valoniera • Veneziera • Xanpainera

Letra *etzanez*: hizkuntza hilak. Letra **lodiz**: 5 milioi hiztun baino gehiagokoak. Parentesi artean: parentesiaren ezkerrean dagoen hizkuntzaren dialektoak.

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Galo&oldid=7994989"(e)tik eskuratuta

To ɔar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Afrikaans
- Akan
- Alemannisch
- Aragonés
- Asturianu
- Azərbaycanca
- Brezhoneg
- Català
- Cymraeg

- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- فارسی
- Suomi
- ★ Français
- Arpetan
- Nordfriisk
- Galego
- Gaelg
- Italiano
- 日本語
- Kernowek
- Latina
- Lumbaart
- Plattdüütsch
- Nederlands
- Nouormand
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Русский
- Scots
- Simple English
- Slovenčina
- Српски / srpski
- Svenska
- Tagalog
- Türkçe
- Українська
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Walon
- 中文

Aldatu loturak

WIKIPEDIA Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 23 uztaila 2020, 13:36.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.